

## Imong Mga Katungod ug Mga Responsibilidad sa Hinabang nga Kwarta ug Pagkaon

NGALAN SA KLIYENTE (ULO SA PANIMALAY)

NUMERO SA ID SA KLIYENTE

### Imong mga Katungod (Ikaw Kinahanglang)

- **Mohatag kanamo og impormasyon nga among gikinahanglan aron makadesisyon kon kwalipikado ka.**
- **Mohatag kanamo og pamatuod kon kini gikinahanglan.** Mahimong makuha namo kini alang kanimo. Ang impormasyon nga imong ihatag sa departamento mailalom sa beripikasyon sa mga opisyal sa pederal ug estado. Ang beripikasyon mahimong maglakip og follow-up nga mga pagkontak gikan sa kawani sa departamento lakip ang mga imbestigador sa pagpanglimbong.
- **Ang impormasyon nga gi-report ngadto sa Department of Social and Health Services (Departamento sa Mga Serbisyo sa Sosyal ug Panglawas)** mahimong makaapekto sa kwalipikasyon para sa health care coverage nga gihatag sa Health Care Authority (Awtoridad sa Pag-atiman sa Panglawas) ug sa Health Benefit Exchange (Exchange sa Benepisyo sa Panglawas).
- **Mag-report sa mga kausaban** (pananglitan address, kinitaan, ubp.) sigun sa gikinahanglan sa WAC 388-418-0005. I-report kini sa <sup>ika-</sup>10 sa sunod sa buwan.
- **Mukooperar sa Division of Child Support (Dibisyon sa Suporta sa Bata, DCS)** kon imong dawaton ang TANF nga grant. Ikaw kinahanglang motabang sa DCS sa pag-establisar, pag-usab, o pagpatuman sa child support para sa (mga) bata nga anaa sa imong pag-atiman, ug i-establisar ang paternity (kon gikinahanglan). Ikaw kinahanglang mukooperar sa DCS kon makapakita ka nga duna kay maayong rason nga motuo nga ang pagpakig-kooperar sa DCS magbutang kanimo, sa imong mga bata, o sa mga bata nga anaa sa imong pag-atiman sa risgo sa kadaot gikan sa noncustodial nga ginikanan.
- **Mag-apply para sa** ug maghimo og rasonableng mga paningkamot aron makakuha og potensyal nga kinitaan gikan sa laing mga tinubdan kon mohangyo ka o makadawat og hinabang nga kwarta.
- **Magkumpleto sa gikinahanglang mga report ug mga review.**
- **Mosunod sa mga kinahanglanon sa trabaho** para sa hinabang nga kwarta ug hinabang nga pagkaon.
- **Mosulti kanamo** kon gusto nimong lain ang mogamit sa imong hinabang sa pagkaon alang kanimo.
- **Makig-kooperar sa among mga review sa Quality Control.**
- **Mogamit sa hinabang nga pagkaon** para lamang mopalit og pagkaon para sa mga membro sa imong panimalay.
- **Mogamit sa hinabang nga kwarta** para lamang sa benepisyo sa mga membro sa imong panimalay.
- **Ikaw kinahanglang mohatag og mga Social Security Number (Sosyal Seguridad Numero, SSN)** o estado sa imigrasyon para lamang sa mga tawo nga nag-apply para sa hinabang. Kon mopili ka nga dili mohatag og mga SSN o estado sa imigrasyon para sa wala-mag-apply nga mga membro sa panimalay, ang mga kinitaan ug resources sa tanang mga membro sa panimalay kinahanglang gihapong beripikahon, kon gikinahanglan, aron madetermina ang kwalipikasyon.

### Imong mga Katungod (Kami Kinahanglang)

- **Modawat og aplikasyon** nga dunay imong ngalan, address, ug pirma o ang pirma sa usa ka awtorisadong representante.
- **Motabang kanimo nga mu-fill out sa mga porma sa DSHS.**
- **Muproseso** sa imong hangyo para sa hinabang nga pagkaon sulod sa 7 ka adlaw kon mukwalipikar ka para sa gipadaling serbisyo.
- **Mohatag kanimo og resibo** kon mangayo ka og usa kon mohatag ka og mga dokumento.
- Mohatag kanimo og sinulat nga desisyon, sa kasagarang mga kaso, sulod sa 30 ka adlaw.
- **Mahimo kang mobalibad sa pagpakig-istoriya sa usa ka Fraud Early Detection** (Sayong Pag-ila sa Pagpanglimbong, FRED) nga imbestigador gikan sa Office of Fraud and Accountability (Opisina sa Pagpanglimbog ug Pagkamay-tulubagon). Dili nimo kinahanglang pasudlon ang imbestigador sa imong panimalay. Mahimo nimong hangyoon ang imbestigador nga mobalik sa laing higayon. Kini dili makaapekto sa imong kwalipikasyon para sa hinabang.
- **Mahimo kang mohangyo og usa ka administratibong paghusay** kon dili ka mouyon sa usa ka desisyon nga gihimo sa departamento sa akong kaso. Mahimo sab kang mohangyo sa usa ka supervisor o administrador nga mo-review sa gi-dispute nga desisyon o aksyon nga dili mag-apekto sa imong mga katungod sa usa ka administratibong paghusay.
- **Kinahanglan ka namong pahibaloon** sa 60-ka-buwan nga time limit nga lagda ilalom sa programa sa Temporary Assistance for Needy Families (Temporaryong Hinabang para sa Nanginahanglang Mga Pamilya, TANF). Kini nga time limit dili mapadapat sa imong Pangunang Pagkaon, o mga subsidy sa pag-atiman sa bata.

### Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan Bahin sa imong EBT Card

- **Sayop nga Paggamit sa Mga Benepisyo:** Ang mga benepisyo sa pagkaon ug kwarta nga giapod-apod pinaagi sa EBT card maghatag sa DSHS og kasaysayan sa mga transaksyon diin gigamit nimo ang imong mga benepisyo. Ang departamento mogamit sa impormasyon sa transaksyon sa mga imbestigasyon sa sayop nga paggamit sa mga benepisyo sa hinabang nga kwarta o sa pag-ilis sa mga benepisyo sa hinabang nga pagkaon alang sa kwarta o ubang mga item nga dunay balor (trafficking).
- **Pag-ilis sa EBT card:** Mahimo ming manukot para sa pag-ilis sa mga EBT card. Tipigi nga luwas ug secure ang imong EBT card ug ang imong personal identification number (Personal nga numero sa identipikasyon, PIN).
- **Taas og Balanse nga mga EBT Card:** Kon dili nimo gamiton ang imong mga benepisyo sulod sa pipila ka mga buwan sa usa ka higayon o nakatigom og taas nga balanse pagkahuman sa pipila ka buwan, mahimong kontakon ka namo aron i-review ang imong sitwasyon o ang imong panginahanglan para sa mga benepisyo.

**Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan {Basic Food (Pangunang Pagkaon)}**

- **Magpadala mi kanimo og impormasyon** bahin sa mga tawo nga nag-apply para sa Pangunang Pagkaon sa ubang Pederal nga mga ahensya aron susihon nga ang impormasyon maoy saktong. Kon sayop ang bisan unsang impormasyon, ang mga tawo nga nag-apply mahimong dili makakuha og Pangunang Pagkaon. Kon ang usa ka tawo maghatag og impormasyon nga kahibalo sila nga sayop, mahimo silang kriminal nga pasakaan og kaso. Ang mga silot para sa tinuyong paglapas sa mga lagda sa Pangunang Pagkaon magkalahi gikan sa diskwalipikasyon gikan sa programa, hangtod sa mga multa, o posibleng pagkapriso.
- **Kon ikaw mobaligya, mosulay og baligya, moilis o modonar sa imong hinabang nga pagkaon** para sa bisan unsang butang nga dunay balor sama sa kwarta, droga, mga hinagiban, o bisan unsa gawas sa pagkaon gikan sa usa ka awtorisadong retailer (trafficking), mahimong madiskwalipikar ka sa pagdawat og mga benepisyo sa hinabang nga pagkaon sulod sa usa ka minimum nga panahon sa usa ka tuig hangtod sa usa ka maximum nga tibuok kinabuhi diskwalipikasyon sa unang opena. Kini nga diskwalipikasyon magpadayon bisan pa og mobiya ka sa Estado sa Washington ug mu-apply para sa mga benepisyo sa laing estado.
- **Kon gi-require ka nga moapil sa mga kinahanglanon sa trabaho sa Pangunang Pagkaon**, ug napakyas sa pagpartisipar, mahimo kang madiskwalipikar sulod sa usa ka buwan ug hangtod nga makatuman ka sa mga kinahanglanon sa trabaho para sa unang pagkapakyas; tulo ka buwan ug hangtod nga makatuman ka para sa ikaduhang pagkapakyas; ug unom ka buwan ug hangtod nga makatuman ka para sa ikatulong higayon ug sa matag gihayon pagkahuman.
- **Mahimong tangtangan ka gikan sa programa sa Pangunang Pagkaon** tungod sa paglapas sa lagda sa programa sa Pangunang Pagkaon sigun sa gihulagway sa pasidaan sa silot sa Pangunang Pagkaon nga nalista niini nga panid.
- **I-report ang mga galastohan sa panimalay kon gusto nimo nga iapil sa departamento kini nga mga gasto sa Pangunang Pagkaon.** Kon dili ka moreport ug maghatag og pamatuod niini nga mga galastohan, nan ikaw nagpahayag nga dili mi nimo gustong mogamit niini nga mga galastohan aron modesisyon kon makakuha ka og dugang Pangunang Pagkaon.

**Mga Butang Nga Kinahanglan Nimong Mahibaloan (Kwarta)**

- **Pinaagi sa pagkuha og Temporary Assistance for Needy Families (Temporaryong Hinabang para sa Nanginahanglang Mga Pamilya, TANF)** imong gi-assign ang imong anak ug spousal support nga mga katungod ngadto sa Division of Child Support (Division sa Suporta sa Bata). Kini nagpasabot nga ang DCS mahimong magtipig sa suportang alang kanimo, hangtod sa kantidad sa publikong hinabang nga imong nadawat. **Kinahanglan nimong sultihan dayon ang DCS kon nakadawat ka sa mga pagbayad sa suporta sa bata o mga benepisyo para sa bata samtang naa sa TANF.**
- **Kon mahunong ka og dawat og TANF** kinahanglan nimong sultihan ang DCS bahin sa bisan unsang mga kausaban nga makaapekto sa suporta sa bata, sama sa pagbalhin sa bata o nausab ang akong address.
- **Kon makakuha ka og TANF, mahimo kang mohangyo og ekstrang kwarta** aron makatabang og bayad para sa gasto sa temporaryong emergency housing.

Sumala sa Federal civil rights law ug U.S. Department of Agriculture (Departamento sa Agrikultura sa U.S., USDA) nga civil rights regulations ug mga polisiya, ang USDA, ang mga Ahensya, opisina, ug mga empleyado, ug mga institusyon niini nga nagpartisipar sa o naghimo sa mga programa sa USDA gidili gikan sa pagpipig base sa rasa, kolor, nasodhong kagikan, relihiyon, sekso, gender identity (lakip ang gender expression), sekswal nga oryentasyon, kabilinggan, edad, estado sa kaminyoon, estado sa pamilya / pagkaginikanan, kinitaan nga gikuha gikan sa usa ka programa sa publikong hinabang, politikal nga tinuohan, o panimalos o pagbalos para sa miaging mga kalihokan sa civil rights, sa bisan unsang programa o kalihokan nga gihimo o gipondohan sa USDA (dili tanang mga base mapadapat sa tanang mga programa). Magkalahi ang mga remedyo ug mga deadline sa pag-file og reklamo depende sa programa.

Ang mga tawo nga dunay kabilinggan kinsa nagkinahanglan og alternatibong pamaagi sa komunikasyon para sa impormasyon sa programa (pananglitan, Braille, large print, audiotape, American Sign Language, ubp.) kinahanglang mukontak sa responsableng Ahensya o sa Target Center sa USDA sa (202) 720-2600 (voice ug TTY) o mukontak sa USDA pinaagi sa Federal Relay Service (Serbisyo sa Pederal nga Relay) sa (800) 877-8339. Dugang pa, ang impormasyon sa programa mahimong himoong available sa mga pinulongan gawas sa English.

Aron mag-file og reklamo sa pagpipig sa programa, pagkumpleto og Porma sa Reklamo sa Pagpipig sa Programa sa USDA, AD-3027, nga makita online sa [http://www.ascr.usda.gov/complaint\\_filing\\_cust.html](http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html) ug sa bisan unsang opisina sa USDA o maghimo og sulat nga gi-address sa USDA ug maghatag diha sa sulat sa tanang impormasyon nga gihangyo sa porma. Aron mangayo og kopya sa porma sa reklamo, tawag sa (866) 632-9992. Isumite ang imong nakumpletong porma o sulat ngadto sa USDA sa:

1. Mail: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Ave, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;
2. Fax: (202) 690-7442; o
3. Email: [program.intake@usda.gov](mailto:program.intake@usda.gov)

Ang USDA usa ka tighatag, employer, ug tigpahulam og managsamang kahigayonan.

Pinaagi sa pagpirma sa ubos, ako nagpahayag nga napasabot kanako ang akong mga katungod ug mga responsibilidad sa pagdawat sa mga benepisyo ug mga programa sa DSHS. Nakasabot ko nga kon mobalibad ko sa pagpirma niini nga dokumento dili kini makaapekto sa akong kwalipikasyon pero papanubagon gihapon ko para sa mga kinahanglanon sa programa ug mailalom sa programa ug kriminal nga mga silot nga mapadapat.

PIRMA SA APLIKANTE

PETSA

PIRMA SA KAUBANG APLIKANTE

PETSA

DSHS STAFF ACES ID:

Nibalibad pagpirma.